

Cijena je na godinu Objavitelju Dalmatinskomu i Smotri almatinskoj za Austro-Ugarsku Kr. 15.—; samom Objavitelju almatinskomu Kr. 8.—; samoj Smotri Dalmatinskoj Kr. 10.—, a polugodište i na tri mjeseca surazmjerno. Pojedini brojevi Objavitelja almatinskoga 10 para, a pojedini brojevi Smotre Dalmatinske 20 para. Zastareni brojevi 20 para.

Ditanja za predbrojbu, uz koja nema dotičnih svota, ne će se ni u kakav obzir uzeti; pitanja za uvrstbe uz koja nema prilične pretplate, biti povraćena. — Pretplate se šalju poštanskim naputnicama. — Rukopisi ne vraćaju. — Neplaćena se pisma ne primaju.

Disma i novce treba šiljati «Uredu Objavitelja Dalmatinskoga u Zadru».



Prezzo d'associazione per un anno: Dell'Avvisatore Dalmato e la Rassegna Dalmata per la Monarchia A.-U. Cor. 15.—; per l'Avvisatore Dalmato soltanto Cor. 8.—; per la Rassegna Dalmata soltanto Cor. 10.—. Semestre e trimestre in proporzione. Un singolo numero dell'Avvisatore Dalmato cent. 10. Un singolo numero delle Rassegna Dalmata cent. 16. Numeri arretrati cent. 20.

Domande di abbonamento senza il relativo importo non vengono prese in considerazione; domande per inserzioni non accompagnate da un'anticipazione corrispondente vengono restituite. — Abbonamenti ed anticipazioni si spediscono mediante assegno postale. — Manoscritti non si restituiscono. — Lettere non affrancate si respingono.

Corrispondenze e denari da indirizzarsi all'«Ufficio dell'Avvisatore Dalmato in Zara».

Objavitelj Dalmatinski. Avvisatore Dalmato.

Službene su jedino vijesti sadržane u «Službenoj strani» i u «Službenim spisima». (Sono ufficiali soltanto le pubblicazioni comprese nella «Parte ufficiale» e negli «Atti ufficiali»)

IZLAZI SRIJEDOM I SUBOTOM

SI PUBBLICA AL MERCOLEDI ED AL SABATO

NESLUŽBENI DIO

Živinske pošasti. U roku od 1. februara do 8 februara 1918. izdale su među domaćim životinjama u Dalmaciji ove pošasti:

Slinavka i šap u 1 mjestu Šibenske općine, pol. kotar Šibenik, i u jednom mjestu Ercegnovske općine, pol. kotar Kotor.

Ovčije boginje u 11 mjestu Benkovačke općine i u jednom mjestu Obrovačke općine, pol. kotar Benkovac, u 1 mjestu Skradinske i u 1 mjestu općine Tijesno, pol. kotar Šibenik, u 1 mjestu Sinjske općine, pol. kotar Sinj.

Upala sljezene u 1 mjestu zadarske općine, pol. kotar Zadar.

Konjski svrab u jednom mjestu Sinjske općine, pol. kotar Sinj. Magareći svrab u 1 mjestu Zlarinske općine, pol. kotar Šibenik.

Svinjska kuga u 2 mjesta Skradinske općine, pol. kotar Šibenik.

Kolera piladi u jednom mjestu Benkovačke općine, pol. kotar Benkovac.

Tiskanice kojih je raspačavanje zabranjeno.

«Arbeiterzeitung» br. 3, od 3 januara 1918 (jutarnje izdanje) (Beč).

Iz službenog lista «Wiener Zeitung» br. 9.

«Die Wartburg» br. 1, od januara 1918 (Beč) «Tiroler Bauernzeitung» br. 26, od 28 decembra 1917; «Allgemeiner Tiroler Anzeiger» br. 591, od 29 decembra 1917; «Volkszeitung» br. 277, od 30 decembra 1917 (Innmost); «Cech» br. 5, od 5 januara 1918 (Prag).

Iz službenog lista «Wiener Zeitung» br. 10.

«Deutscher Montag» br. 1, od 7 januara 1918 (Maribor); «Pravo Lidu» br. 8, od 9 januara 1918 (Prag); «Ostravsky-Dennik» br. 8, od 8 januara 1918 (Neutitschein).

Iz službenog lista «Wiener Zeitung» br. 13.

Telegrami Uredništva.

Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.

Izveštaji austro-ugarskog glavnog stana.

BEČ, 16. Službeno se javlja:

16. februara 1918.

Nije bilo osobitih dogadjaja.

BEČ, 17. Službeno se javlja:

17. februara 1918.

Nije bilo osobitih dogadjaja.

BEČ, 18. Službeno se javlja:

18. februara 1918.

Nije bilo osobitih dogadjaja.

Doglavica generalnog štaba.

Izveštaji njemačkog velikog glavnog stana.

BERLIN, 16. Wolff Bureau javlja:

Veliki glavni stan, 16. februara 1918.

Zapadno bojište:

U Champagni i izmegju Tahure i Riponta na večer pooštrena artiljerijska djelatnost. Omanja, po nas povoljna, preduzeća u Flandriji i na istoku od St. Mihiela.

PARTE NON UFFICIALE

Epizootie. Nel periodo dal 1. febbraio all'8 febbraio 1918 fra gli animali domestici della Dalmazia dominavano le seguenti epizootie:

Afta zoppina in 1 località del comune di Sebenico, distr. pol. di Sebenico ed in 1 località del comune di Castelnuovo, distr. pol. di Cattaro.

Vaiuolo ovino in 11 località del comune di Benkovac, ed in 1 del comune di Obrovazzo, distretto pol. di Benkovac, in 1 località del comune di Scardona ed in 1 località del comune di Stretto, distr. politico di Sebenico, in 1 località del comune di Sinj, distr. politico di Sinj.

Infiammazione della milza in 1 località del comune di Zara, distretto pol. di Zara.

Rogna equina in 1 località del comune di Sinj, distr. pol. di Sinj.

Rogna asinina in 1 località del comune di Zlarin, distretto pol. di Sebenico.

Peste suina in 2 località del comune di Scardona, distretto pol. di Sebenico.

Colera dei polli in una località del comune di Benkovac, distr. politico di Benkovac.

Stampati di cui fu vietata la diffusione.

«Arbeiterzeitung» N. 3, del 3 gennaio 1918 (edizione del mattino) (Vienna).

Dal foglio ufficiale della «Wiener Zeitung» N. 9.

«Die Wartburg», N. 1, del gennaio 1918 (Vienna); «Tiroler Bauernzeitung» N. 26, del 28 dicembre 1917; «Allgemeine Tiroler Anzeiger» N. 591, del 29 dicembre 1917; «Volkszeitung» N. 277, del 30 dicembre 1917 (Innsbruck); «Cech» N. 5, del 5 gennaio 1918 (Praga).

Dal foglio ufficiale della «Wiener Zeitung» N. 10.

«Deutscher Montag» N. 1, del 7 gennaio 1918 (Marburg); «Pravo Lidu» N. 8, del 9 gennaio 1918 (Praga); «Ostravsky-Dennik» N. 8, dell'8 gennaio 1918 (Neutitschein).

Dal foglio ufficiale della «Wiener Zeitung» N. 13.

Telegrammi della Redazione.

Telegraphen-Korrespondenz-Bureau.

I bollettini dello stato maggiore generale austro-ungarico.

VIENNA, 16. Si comunica ufficialmente:

16 febbraio 1918.

Nessun avvenimento particolare.

VIENNA, 17. Si comunica ufficialmente:

17 febbraio 1918.

Nessun avvenimento particolare.

VIENNA, 18. Si comunica ufficialmente:

18 febbraio 1918.

Nessun avvenimento particolare.

Il capo dello stato maggiore generale.

I bollettini del grande quartiere generale germanico.

BERLINO, 16. Il Wolff Bureau comunica:

Grande quartiere generale, 16 febbraio 1918.

Teatro della guerra occidentale.

Nella Sciampagna, fra Tahure e Ripont, alla sera azione intensificata d'artiglieria. Nelle Fiandre e ad est di St. Mihiel imprese minori, per noi ricche di successo.

BERLIN, 17. Wolff Bureau javlja:
Veliki glavni stan, 17. februara 1918.
Zapadno bojište:

Vojna skupina nasljednika prijestolja Rupprechta:

U Flandriji i u Artoisu na više mjesta oživio je boj vatrom. U omanjim okršajima kod Cherryja i na jugu od Marcoinga iznijelo se zarobljenika.

Vojna skupina njemačkog nasljednika prijestolja i vojvode Albrechta.

Kod Tahure i Riponta, na istočnoj obali Meuse i u Sundgau na mahove pojačana borbena djelatnost.

Prošle noći naši su letioci napali bombama London, Dover i Dunkerque i neprijateljske pomorske bojne snage na sjevernoj obali Francuske.

Istočno bojište:

Fronta u Velikoj Rusiji. Primirje ističe dana 18 februara u 12 sati podne. Inače ništa novo.

BERLIN, 18. Wolff Bureau javlja:
Veliki glavni stan, 18. februara 1918.
Zapadno bojište:

Na više mjesta fronte oživlje na večer artiljerijski boj. Buduć vedro vrijeme, letioci živo su djelovali. Vojničke naprave iza neprijateljske fronte bjehu osute u velikom opsegu bombama. Jedna letjelica napala je London. Dva zadnja dana oboreno je bicima 16 neprijateljskih letjelica i 2 zauzdana balona.

Na ostalim bojištima ništa nova.

Prvi general kvartirmajstor Ludendorff.

BERLINO, 17. Il Wolff Bureau comunica:
Grande quartier generale, 17 febbraio 1918.
Teatro della guerra occidentale.

Gruppo d'eserciti del principe ereditario Rupprecht.

Nelle Fiandre e nell'Artois lotta d'artiglieria a più volte ravvivata. In minori fazioni di fanteria presso Cherry ed a sud di Marcoing vennero fatti dei prigionieri.

Gruppo d'eserciti del principe ereditario di Germania e del duca Alberto.

Dresso Tahure e Ripont, sulla riva orientale della Mosa e nel Sundgau azione combattiva, ad intermittenze intensificata.

Nostraviatori, la notte scorsa, hanno attaccato con bombe Londra, Dover, Dunkerque, nonché navi da guerra nemiche sulla costa settentrionale francese.

Teatro della guerra orientale:

Fronte della Grande Russia. L'armistizio scade il 18 febbraio a mezzogiorno. Del resto nulla di nuovo.

BERLINO, 18. Il Wolff Bureau comunica:
Grande quartiere generale, 18 febbraio 1918.
Teatro della guerra occidentale:

In molti punti del fronte, alla sera, si ravvivò il duello d'artiglieria. Favoriti da un tempo sereno, gli aviatori furono molto attivi. Le installazioni militari dietro il fronte nemico furono per una grande estensione battute con bombe. Un velivolo attaccò Londra. Negli ultimi due giorni furono abbattuti 16 velivoli nemici e due palloni frenati.

Dagli altri teatri della guerra nulla di nuovo.

Il primo quartiermastro generale Ludendorff.

Službeni spisi Atti ufficiali

RAZGLASI

Poslovni broj C. II 23-18
1

OGLAS.

Proti Reljanović Ivanu p. Mate i Petru Reljanoviću p. Mate čigovo je boravište nepoznato, prikazala je Baković Tomica žena Rokova iz Otavica kod c. k. kotarskog suda u Drnišu tužbu radi razvrnuća zajednice i razdiobe dobara.

Na temelju ove tužbe uriče se ročište za dan 15 marča 1918 u 9 sati pr. podne soba br. 8.

Za očuvanje prava postavlja se gospodin Toma Sučić p. Ilije glavara sela u Otavicam za skrbnika.

Ovaj će skrbnik zastupati gorerečene u gorinaznačenoj parnici na njihovu opasnost i troškove, dokle god oni ne stupe pred sud ili ne imenuju punomoćnika.

Drniš, 17 januara 1918.

Ođ c. k. kotarskog Suda. Ođio I.

Firm. 1-18
Zadr. III. 74

PROMJENA I DODATCI U VEĆUPISANIM ZADRUŽNIM TVRTKAMA.

Bilo je upisano u registar za zadruge.

Sjedište: Svirče na Hvaru.

Paziv: Seoska Blagajna za štednju i zajmove zadruga uknjižena na neograničeno jamčenje.

Promjena članova uprave: Na glavnoj skupštini obdržanoj dneva 9 decembra 1917 u Svirču na Hvaru bili su izabrani ponovno Juraj Carić pk. Vicka ravnateljem te dosadašnji vijećnik Carić Mate pk. Stipe podravnateljem, koji će potpisivati kao i dosada, na novo izabrani: Milatić Mate p. Stipe, vijećnikom Carić Juraj p. Ivana vijećnikom, Božiković Vičić Bartul vijećnikom; koji će potpisivati: M. Milatić, J. Carić pk. Ivana, B. Božiković V.

Ođstupili: Milatić Šimun p. Šimana, Plenković Ivan p. Ivana i Plenković Lovre p. Nikole.

Padnevak upisanja: 16 januara 1918.

Split, 15 januara 1918.

Ođ c. k. okružnog kao trgovačkog suda. Ođio IV.

Firm. 12-18
Zadr. III. 98

UPISANJE ZADRUGE.

Bilo je (upisano) u registru za zadruge:

Zadruga glasi: «Primorska Štedionica» registrovana zadruga sa ograničenim jamstvom.

Sjedište zadruge: Jesenice.

Predmet poslovanja: 1. primati uplate poslovnih udjela; 2. davati članovima vjerovnice uz mjenice, zadužnice, vrijednine, ručne zaloge, kao i hipotekarne zajmove; 3. eskontirati otvorene knjižne tražbine; 4. primati od svakoga i ukamaćivati uložke na štedne knjižice i tekućem računu; 5. kupovati zemljište u građevne i gospodarske svrhe, gradnjom radničkih stanova, svratište, kupalište; promicati racionalna obradjivanja polja; osnivati obrtnička i trgovačka poduzeća, koja se odnaju na poboljšanje privrednog stanja svojih članova.

Osobita upisanja: pravilnik glasovan na skupštini dneva 2 prosinca 1917.

Uprava je sastavljena od ovih članova:

1. Kapić Juraj pk. Petra posjednik iz Jesenice
2. Ivanišević Filip pk. Josipa posjednik iz Jesenice
3. Petrić Ivan Petrov posjednik iz Jesenice
4. Škarica Ivo pk. Jure posjednik iz Drača

5. Car Augustin pk. Andrije posjednik iz Podstrane

6. Nazor Filip Ivanov posjednik iz Jesenica

koji će za zadrugu svaki potpisivati: J. Kapić, Filip Ivanišević, Petrić Ivan Petrov, Škarica Ivo, Augustin Car, Nazor Filip, dočim član Petrić Radoslav Ivanov moći će za zadrugu potpisivati kad prikaže sudu, njegov ovjerovljeni potpis.

Potpis zadruge slijedi time da zadržnoj firmi pisanoj ili pečatnoj pridodađu svoje zadržne potpise dva člana upravnog vijeća, ili jedan član uprave i eventualno određeni punomoćnik, ovaj zadnji još i uz naznaku prokure.

Oglasivanja bivaju izvješivanjem u vidljivom mjestu u prostorijama zadruge.

Poslovni zadržni dio iznaša kruna 100 sa odgovornošću peterostrukim iznosom.

Padnevak upisanja; 12 januara 1918.

Split, 11 januara 1918.

Ođ c. k. okružnog kao trgovačkog Suda. Ođio IV.

Polovni broj C. I 63-18
1

OGLAS.

Tonka ž. Frane Roje rogi. Reić iz Splita ima se u parnici koja visi kod c. k. kotarskog suda u Splitu proti istoj radi razriješenja kmetskog odnošaja i izbrisa zaloga dostaviti odluku od 7 februara 1918 pod poslovnim brojem C. I 63-18 kojom se uriče rasprava za dan 15 marča 1918 u 9 s. j.

Pošto je boravište gorerečene nepoznato, to se za očuvanje njenih prava postavlja gospođa Kata ud. Ante Reić-Kranjac za skrbnika.

Ova će skrbnica u gorinaznačenoj parnici na njenu opasnost i na njene troškove zastupati dokle god ona ne stupe pred sud ili ne imenuje punomoćnika.

Split, 7 februara 1918.

Ođ c. k. kotarskog Suda. Ođio I.

1—3

A 245-17
7

IZROK

kojim se pozivlju sudu nepoznati baštinici.

C. k. kotarski sud obznanjuje da je na 19 rujna 1917 u Dubrovniku umro Bralić Stefo pk. Jerolima iz Budve ne ostavivši očitovanja posljednje volje.

Budući ovome sudu nepoznato dali i kojim osobama pripada nasljedno pravo na ostavštinu iste stoga se pozivlju svi oni, koji iz ma bilo kojeg pravnog razloga misle pođići kakvih zahtjeva na ovu ostavštinu, da kroz godinu dana, računajući od niže stavljenog dana, prijave ovomu sudu svoje nasljedno pravo, i iskazavši isto dađu svoje nasljedno očitovanje, pošto bi se u protivnom slučaju raspravila ostavština, za koju je megjuto postavljen za skrbnika Marko Anzulović iz Budve sa onima, koji su dali svoje nasljedno očitovanje i iskazali svoj naslov prava nasljednoga i dosuditi istim. Nenastupljeni pak dio ostavštine, ili, ne prijavi li niko nasljedno svoje pravo, čitavu ostavštinu potegnuće država kao ošasnu.

Budva, 20 januara 1918.

Ođ c. k. kotarskog Suda.

Poslovni broj C. II. 26-18
1

OGLAS.

Proti Vicku Mattiazzi pok. Dragutina iz Supetra, te Lovri Nižetić pk. Stipana iz Miraca čigovo je boravište nepoznato, prikazali su Ante Vladislavić pok. Ivana po pun. bilježniku B. Kataliniću u Supetru kod c. k. kotarskog suda u Supetru tužbu radi razvrnuća kmetskog odnošaja na čest. zemlj. 1088, 1090 biće 1 Z. U. br. 128 P. O. Miraca.

Na temelju ove tužbe bi urečena rasprava za dan 21 marča 1918 u 9 sati pr. pod. u sobi br. 14.

Za očuvanje prava Vicka Mattiazzi pok. Dragutina te Lovra Nižetića pok. Stipana postavlja se gospodin Ferdo pl. Mascarelli u Supetru za skrbnika.

Ovaj će skrbnik zastupati nepoznate osutnike u gorinaznačenoj parnici na njihovu opasnost i troškove, dokle god oni ne stupe pred sud ili ne imenuju punomoćnika.

Supetar, 7 februara 1918.

Ođ c. k. kotarskog Suda.

Poslovni broj

OGLAS.

Proti Dr. Ivo de... čigovo je boravište nepoznato, prikazao je gospodin Antuna iz Dubrovnika tužbu radi razvrnuća Lira sterlić i isplate Lira sterlić.

Na temelju ove tužbe uriče se ročište dne 25 februara 1918 u 9 sati prije podne.

Za očuvanje prava postavlja se gospodin Knežević od Dubrovnika za skrbnika.

Ovaj će skrbnik zastupati nepoznate osutnike u gorinaznačenoj parnici na njihovu opasnost i troškove, dokle god oni ne stupe pred sud ili ne imenuju punomoćnika.

Dubrovnik, 7 februara 1918.

Ođ c. k. Okružni sud

Poslovni broj

OGLAS.

Ozrečić-Trokur Marija... čigovo je boravište nepoznato, prikazala je gospođa Petrica trokur p. Petra trokur za skrbnika.

Ovaj će skrbnik zastupati nepoznate osutnike u gorinaznačenoj parnici na njihovu opasnost i troškove, dokle god oni ne stupe pred sud ili ne imenuju punomoćnika.

Split, 7 februara 1918.

Ođ c. k. kotarskog Suda.

Poslovni broj

OGLAS.

Proti Matij Montan p. Povalja čigovo je boravište nepoznato, prikazalo je Domagoj Ostojica iz Jelse kod c. k. kotarskog suda u Supetru tužbu radi razvrnuća zaloga na čest. zemlj. 2.0 za 1/2, uložak br. 1088, 1090 biće 1 Z. U. br. 128 P. O. Povlje.

Na temelju ove tužbe uriče se ročište dne 18 u 9 sati jutro.

Za očuvanje prava postavlja se gospodin Ferdo pl. Mascarelli u Supetru za skrbnika.

Ovaj će skrbnik zastupati nepoznate osutnike u gorinaznačenoj parnici na njihovu opasnost i troškove, dokle god oni ne stupe pred sud ili ne imenuju punomoćnika.

Supetar, 7 februara 1918.

Ođ c. k. kotarskog Suda.

Poslovni broj

OGLAS.

Proti Mila Mitrova Lu... čigovo je boravište nepoznato, prikazala je gospođa Marija Mitrova tužbu radi razvrnuća zaloga na čest. zemlj. 2.0 za 1/2, uložak br. 1088, 1090 biće 1 Z. U. br. 128 P. O. Povlje.

Ovaj će skrbnik zastupati spomete osutnike u gorinaznačenoj parci na njihovu opasnost i troškove, kle god oni nestupe pred sud ili imenuju punomoćnika.

Supetar, 7 februara 1918.
O. c. k. kotarskog Suda. Ođio II.

Poslovni broj Cg. I 14-18

1

OGLAS.
Proti Dr. Ivu de Giulli iz Dubrovnika čigovo je sada boravište poznato, prikazao je Antun Gvević pk. Antuna iz Gruža kod c. k. kotarskog suda u Dubrovniku tužbu da isplate Lira sterlinih 450.

Na temelju ove tužbe bi urečeno ročište dne 25 veljače 1918 u 9 sati prije podne.

Za očuvanje prava Dra Iva de Giulli postavlja se gospodin Dr. Ivo Knežević odvjetnik u Dubrovniku za skrbnika.

Ovaj će skrbnik zastupati gorirečenog tuženika u gorinaznačenoj parci na njegovu opasnost i troškove, dokle god on nestupi pred sud ili ne imenuje punomoćnika.

Dubrovnik, 7 februara 1918.
C. k. Okružni sud. Ođio I.

Poslovni broj C. I. 58-18

1

OGLAS.
Dzretić-Trokur Marija pk. Duje iz Lita ima se u parnici koja visi kod c. k. kotarskog suda u Splitu protiv koj radi priznanja prava vlasnosti spravka uknjižbe dostaviti 7 februara 1918 pod poslovnim brojem 58-18 kojom se uriči rasprava dan 16 marča 1918 u 9 s. j.

Pošto je boravište gorerečene nemato, to se za očuvanje njenih prava postavlja gospodin Marin Džetević-Trokur p. Petra za skrbnika. Ovaj će skrbnik u gorinaznačenoj parci na njenu opasnost i na njene troškove zastupati dokle god ona nestupi pred sud ili ne imenuje punomoćnika.

Split, 7 februara 1918.
O. c. k. kotarskog suda. Ođio I.

Poslovni broj C. II. 25-18

1

OGLAS.
Proti Matij Montan pok. Dragutina Povalja čigovo je boravište nepoznato, prikazalo je Domina žena Vico Ostojića iz Jelse kod c. k. kotarskog suda u Supetru tužbu radi osnove prava zaloga na Z. U. 11 biće 2.0 za 1/5, uložak br. 201 kmetska i poboljšice na teret bića 4.0 1/5; uložak br. 256 biće 1.0 za 2/5 D. Povolje.

Na temelju ove tužbe bi urečena rasprava za dan 21 marča 1918 u 9 sati jutro.

Za očuvanje prava odsutnog Mate Montan pok. Dragutina postavlja se gospodin Ferdo pl. Mascarelli u Supetru za skrbnika.

Ovaj će skrbnik zastupati gorirečenog odsutnog u gorinaznačenoj parci na njegovu opasnost i troškove, dokle god on nestupe pred sud ili ne imenuje punomoćnika.

Supetar, 7 februara 1918.
C. k. kotarskog Suda. Ođio II.

Poslovni broj C. 7-18

1

OGLAS.
Proti Mila Mitrova Lučić iz Braića čigovo je boravište nepoznato, pri-

kazao je Andrija Vukov Stojanović iz Braića kod c. k. kotarskog suda u Budvi tužbu radi isplate kr. 400 i nuzgr.

Na temelju ove tužbe urečeno je ročište za usmenu raspravu pred do- lje naznačenim sudom za dan 16 marča 1918 u 9 s. pr. p. soba br. 4.

Za očuvanje prava gorispomenutog tuženika postavlja se gospogja Ika Stojanović ž. Mila Mitrova u Braiću za skrbnika.

Ovaj će skrbnik zastupati gorirečenog tuženika u gorinaznačenoj parnici na njegovu opasnost i troškove, dokle god on nestupi pred sud ili ne imenuje punomoćnika.

Budva, 26 januara 1918.
O. c. k. kotarskog Suda.

Poslovni broj C. II. 3-18

1

OGLAS.
Proti Antici ženi Martina Perinje, Stjepanu, Fili i Marici Drinković pok. Luke iz Jelse čigovo je boravište nepoznato, prikazala je Ana žena Dinka Barinka iz Jelse kod c. k. kotarskog suda u Staromgradu tužbu radi brisanja prava zaloga.

Na temelju ove tužbe uriče se rasprava za dan 28 februara 1918 u 9 sati pr. p. kod dolje naznačenog suda soba br. 6.

Za očuvanje prava gorispomenutih odsutnih postavlja se gospodin Nikola Drinković pok. Luke u Jelsi za skrbnika.

Ovaj će skrbnik zastupati gorerečene u gorinaznačenoj parnici na njihovu opasnost i troškove, dokle god oni ne stupe pred sud ili ne imenuju punomoćnika.

Starigrad, 11 veljače 1918.
O. c. k. kotarskog suda. Ođio II.

Poslovni br. E. 202-17

DRAŽBENI OGLAS I POZIV ZA PRIJAVU.

Na prijedlog tjerajuće stranke Mihe Martića pok. Andrije u Metkoviću bit će dne 22 marča 1918 u 9 sati prije podne kod ovog suda, u sobi br. 1 na osnovu već odobrenih uvjeta dražba ovih nekretnina:

Zemljišnik p. o. Metković
Z. U. 54 i 1072.

I. skup, $\frac{3}{80} + \frac{5}{80}$ od $\frac{2}{4}$ čest. zgr. 59-1, 60, 62 biće 1.0; $\frac{3}{80}$ čest. zgr. 49 i zem. 124 biće 1.0; $\frac{3}{80} + \frac{3}{80}$ od $\frac{2}{4}$ čest. zem. 122 biće 2.0, vrijednost po procjeni kr. 373, najniža ponuda kr. 190.
Z. U. 54 i 1072.

II. skup, $\frac{3}{80} + \frac{5}{80}$ od $\frac{2}{4}$ čest. zem. 5628 biće 13.0; 5671 biće 14.0; $\frac{3}{80}$ čest. zem. 5988 biće 2.0, vrijednost po procjeni kr. 329, najniža ponuda kr. 220.
Z. U. 54.

III. skup, $\frac{3}{80} + \frac{5}{80}$ od $\frac{2}{4}$ čest. zem. 5711, 5712 biće 15.0, vrijednost po procjeni kr. 78, najniža ponuda kr. 54.
Z. U. 418.

IV. skup, $\frac{3}{80}$ čest. zem. 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, 2027 biće jedino, vrijednost po procjeni kr. 43, najniža ponuda kr. 30.
Z. U. 54.

V. skup, $\frac{3}{80} + \frac{5}{80}$ od $\frac{2}{4}$ čest. zem. 682 biće 3.e; 2805 biće 8.0 vrt i blato mira u slatinam, vrijednost po procjeni kr. 40, najniža ponuda kr. 28.
Z. U. 803.

VI. skup, $\frac{3}{80}$ od $\frac{1}{6}$ čest. zem. 912 biće 1.0; 3605-2, 3703-2 biće 2.0;

7370-1, 7371-1 biće 3.e, vrijednost po procjeni kr. 91, najniža ponuda kr. 61.
Z. U. 54.

VII. skup, $\frac{3}{80} + \frac{5}{80}$ od $\frac{2}{4}$ čest. zem. 5620 biće 11 vinograd glibuša, vrijednost po procjeni kr. 32, najniža ponuda kr. 22.

Nekretnini u zemljišniku p. o. Metković ul. br. 54, 803, 1072 pripada slijedeći pribor: pravo plodouživanja $\frac{1}{9}$ na korist Magran Angje u. d. pok. procijenjen sa kr. 50.

Ispod najniže ponude ne će slijediti prodaja.

C. k. kotarski sud u Metkoviću kao zemljišnički sud zabilježiti će utanačenje dražbenog ročišta.

Imaocima realnih prava, a osobito hipotekarnim vjerovnicima, posjednicima kreditnih ili kaucijonalnih hipoteka, a glede poreza i daća, i javnim organima šalju se pozivi.

Na znanje!

Dražbene uvjete i isprave što se odnose na nekretnine (izvadak zemljišnika, hipoteka, katastra, zapsnike o procjeni itd.) mogu kupci pregledati kod sudskog odjela a to kroz uredovne satove.

Prava, što bi ovu dražbu činila nedopuštenom, imaju se prijaviti sudu najkasnije na dražbenom ročištu, prije nego započne dražba, jer se inače ta prava neće više moći isticati u pogledu same nekretnine.

Lica za koja su sada osnovana, ili će se tekom dražbenog postupka osnovati prava ili tereti na nekretninama, a koja niti stanuju u području gori naznačenog suda, niti po imenu naznače sudu punomoćnika za uručbu, nastanjenog u mjestu suda, obznaniti će se o daljim zgodama dražbenog postupka samo oglasom, što će se na sudu pribiti.

Metković, 31 decembra 1917.

O. c. k. kotarskog Suda.

Poslovni br. E 107-17

DRAŽBENI OGLAS I POZIV ZA PRIJAVU.

Na prijedlog Mare Dellavedova Gajtanove u Metkoviću tjerajuće stranke bit će dne 22 marča 1918 u 9 sati pr. podne kod ovog suda, u sobi br. 1 na osnovu već odobrenih uvjeta dražba ovih nekretnina:

Zemljišnik P. O. Metković
Z. U. 41.

I. skup, $\frac{5}{12}$ čest. zgr. 43 biće 1.0.
Z. U. 1153

$\frac{5}{12}$ čest. zgr. 42 biće 2.0,
 $\frac{5}{12}$ čest. zem. 114-1 dio bića prvog,
Z. U. 41

čest. zem. 114-2 dio bića prvog,
čest. zem. 135 dio bića 2.og.
Vrijednost po procjeni kr. 720, najniža ponuda kr. 378.
Z. U. 41.

II. skup, $\frac{5}{12}$ čest. zem. 1985, 1986, 1987, 1988, 2805 biće 3.e, vrijednost po procjeni kr. 640, najniža ponuda kr. 428.
Z. U. 41

III. skup, $\frac{5}{12}$ čest. zem. 5613, 5614 biće 5.0 oranice Gaz, vrijednost po procjeni kr. 240, najniža ponuda kr. 160.
Z. U. 42

IV. skup, $\frac{5}{12}$ od $\frac{1}{2}$ čest. zem. 466 biće 2.0 vrt, vrijednost po procjeni kr. 80, najniža ponuda kr. 54.
Z. U. 42

V. skup, $\frac{5}{12}$ od $\frac{1}{2}$ čest. zem. 5738 biće 3.e vinograd, vrijednost po procjeni kr. 160, najniža ponuda kr. 107.
Z. U. 42

VI. skup, $\frac{5}{12}$ od $\frac{1}{2}$ čest. zem. 5881-2, 5882 biće 4.0 oranica Krči,

vrijednost po procjeni kr. 160, najniža ponuda kr. 107.

Nekretnini u zemljišniku P. O. Metkovića ul. br. 41, 42, 1153 pripada slijedeći pribor: pravo doživotnog plodouživanja $\frac{1}{4}$ na korist Mare u. d. Nikola Martinovića u Metkoviću procijenjen sa kr. 250.

Ispod najniže ponude ne će slijediti prodaja.

C. k. kotarski sud u Metkoviću kao zemljišnički sud zabilježiti će utanačenje dražbenog ročišta.

Imaocima realnih prava, a osobito hipotekarnim vjerovnicima, posjednicima kreditnih ili kaucijonalnih hipoteka, a glede poreza i daća, i javnim organima šalju se pozivi.

Na znanje!

Dražbene uvjete i isprave što se odnose na nekretnine (izvadak zemljišnika, hipoteka, katastra, zapsnike o procjeni itd.) mogu kupci pregledati kod sudskog odjela naznačenog, a to kroz uredovne satove.

Prava, što bi ovu dražbu činila nedopuštenom, imaju se prijaviti sudu najkasnije na dražbenom ročištu, prije nego započne dražba, jer se inače ta prava neće više moći isticati u pogledu same nekretnine.

Lica za koja su sada osnovana, ili će se tekom dražbenog postupka osnovati prava ili tereti na nekretninama, a koja niti stanuju u području gori naznačenog suda, niti po imenu naznače sudu punomoćnika za uručbu, nastanjenog u mjestu suda, obznaniti će se o daljim zgodama dražbenog postupka samo oglasom, što će se na sudu pribiti.

Metković, 31 decembra 1917.

O. c. k. kotarskog suda.

OGLASI

Nr. 214-VI-17.

IV.

Betreff: **Fahrnisse repatriierter österreichischer Staatsangehöriger.**

In der Sammelstelle Loosdorf lagern unbezogen die nachstehend verzeichneten Fahrnisse. Es wird ersucht zur Ausforschung der Eigentümer dienliche Angaben an die k. k. Staatsbahndirektion Bergungskommission, XV Bezirk, Westbahnhof Kopfgebäude, gelangen zu lassen.

Ein Ballen in roter Bettdecke, Inhalt Matratze, ein Kopfpolster, drei Dechen bezettelt von Goch nach Salzburg. Post R.—97 Z: 18/97—VI—1917. Ein Schiffsack 12 kg mit gelben Zettel: Bodnar, k. k. Polizei Inspektion Wien Westbahnhof Z. 1756/W. H. vom 8. 11. 1916, Post Salzburg XII/72 Eigentümer: Bodnar Profery, geboren 1856, am 7. 11. 1916 aus London nach Wien gekommen, angeblich ins Barackenlager Gmünd abinstradiert, Z: 18/73 VI-17; ein Packet Schriften: Fedine Stefan: Post Salzburg 90/b, Zahl 18/637-VI-17; ein braunes Holzkoffer 58 kg und ein grüner Holzkoffer, gezeichnet roku (Jahr) 1916, Petro Fedirczek, nr. 1461, (vor dem 7. 8. 1916 repatriert) Pewjad (Bezirk) Sniatyn (?) Pestecowa (?) Galizien, Österreich; Fedirczek Mafta (?) Anhängenzettel: O. H. M. S. Commandant Prisemüers of War. Camp. Strafford E.

Zwei Koffer und ein Sack 48 kg Nr. 1505. Goretzki Anton wies Lanowce S. O. Ferzemy Galizien Oster-

reich, bezettelt Goch-Salzburg, Grenzschutzstelle Salzburg, Inhalt: Effekten u. a. ein Heft: Dubr. Capt. Bay. 3 B. Blovk, Anton Goretzki, Eigentümer: Goretzki Anton, Arbeiter, zuständig nach Borszczow, bei Zablotow (Strecke Lemberg-Czernowitz) am 4./7. 1916 von Cöln nach Eger instradiert, Post R-135, Zahl: 18/344-VI-17;
 ein Paket Schriften: Goite Eduard: Post Salzburg 786/f Zahl: 18/642-VI-17;
 ein Paket Schriften: Grossfeld Samuel: Post Salzburg 90/g, Zahl: 18/639-VI-17;
 ein Ballen in grüner Decke, 24 kg, Gepäck von Tilbury Dock nach Vlissingen, bezettelt Goch-Salzburg Inhalt eine Matratze braun- und weiss gestreift, ein Kopfpolster, 2 rote Decken ein grosses Segeltuch Marke: G. S. (?), Post R-99 Zahl: 18/99-VI-17;
 ein Sack, Zeichen G. T. oder E. T. bezettelt von Goch nach Salzburg, Grenzschutzstelle Salzburg, mit Schloss versperrt, vor dem 17/8 1916, eingelangt, Inhalt: Arbeitskleider ohne Zeichen, Post R. Salzburg I-4 Zahl: 18/1231-VI-17;
 ein Bünd und 2 Säcke, 34 kg. Post R.-140 bezettelt von Goch nach Salzburg, Eigentümer: Jaborsky Markus oder Mathäus, geboren 1876, Arbeiter zuständig nach Malá Baterska, Bezirk Bochnia, am 4/1. 1917 der k. k. Bezirkshauptmannschaft Eger überstellt, Zahl: 18/340-I-17;
 ein Koffer, 38 kg. Post R-137 und ein Sack Schriften, Post Salzburg V/d bezettelt von Goch nach Salzburg, Eigentümer: Holda Andreas, vor dem 30/1. 1917 repatriert, geboren 1881, zuständig nach Bogociće, Bezirk Bochnia, nach Eger instradiert, Zahl 18/346-VI-17; ein Paket Schriften: Kohaczynski Josef, Post Salzburg 90/1 Zahl 18/636-VI-17;
 ein Paket Schriften: Kaican Banie, Post Salzburg 786/g Zahl 18/643-VI-17;

ein Packet Schriften Kukuljan Ilja, Post Salzburg 786/— R Zahl 18/652-VI-17;
 ein Packet Schriften: Makolic (Mra-ković) Giuseppe, geboren 1897 zuständig in Ponte Veglia Istrien, Post Salzburg XVIII/8 i Zahl 18/157-VI-17;
 ein Sack, 31 kg, bezettelt Goch Salzburg, eingelagt vor dem 7/8 1916, Inhalt: eine Matratze ohne Zeichen, Post Salzburg II/23, Zahl 18/1246-VI-17;
 ein Packet Schriften: Manioh Giovanni, Post Salzburg 786/i Zahl 18/644-VI-17;
 ein Sack 13 kg, Marczuk Ivan, gebo en 28/7. 1856, zuständig nach Cernowitz, am 30. Juli 1916 von der k. k. Bezirkshauptmannschaft Eger in das Flüchtlingslager Gmünd instradiert, ist am 28/8. 1916 nach Oberhollabrunn abgereist, — oder geboren 1875 in Werbewci Galizien, zuständig nach Horodenka in Galizien, griech. kath. ledig, am 23/1. 1916 von Wien XX. Kaiserwasserstrasse 12 nach Gmünd, Barackenlager abgemeldet, Post R-71, Zahl 18/72-VI-17;
 ein Koffer, 24 kg. Nr. 4241, Maryta F (?) O. H. M. S.—Kwickalse Aliens Detention Camp, Peel, Isle of Man, Stratford (?) Inhalt Kleider und Schusterwerkzeuge, bezettelt von Goch nach Salzburg, Post Salzburg XII/66, Zahl 18/68-VI-17;
 ein Pack bezettelt von Goch nach Salzburg vor dem 7/8. 1916 eingelangt: eine Matratze ohne Zeichen: Post R-19 Zahl 18/1230-VI-17;
 ein Karton, eine Tasche und ein Beutel, bezettelt Feldkirch Nr. 44, Inhalt Frauenkleider, Märke M. B. und K. B. repatriert aus Frankreich, Post fol. I Buch I 131/2, Zahl 18/130-VI-17. — «La Tribune republicaine» St. Etienne, 3/10. 1915, eine Schachtel: caféine granulu sobule Crème Schachtel, E. Eichenger in Altmünsterol;

ein Koffer und ein Sack, 22 kg. Nr. 73, Pavil Vuita, Nr. 17610, Nera Nanodersi (?) Nr. 597 U. B. Peters-templand (?) Kreis Szernispegy (?) (Nerasolymos-Varosliget bei Fehertempland?) Ungarn, bezettelt Salzburg, Inhalt: Effekten, Laubsägearbeiten, Zigarettenschachtel: Dan Patih, Bud Plug, Scott Dillen Co, Detroit, Post Salzburg XI/65, Zahl 18/67-VI-17;
 ein schwarzer Holzkoffer gezeichnet: Parolossian... wies Jaroslau; powiat Galicia, Inhalt: Männer und Frauenkleider, ein Brautkleid, eine Schneiderschere Firma: Fisk Rubber Co Nework, D. I. Nordamerika; Ringetin, I. Nuchman, Juvelier, 652 Iulen uenier Brooklyn u. s. w. Post R-47, Zahl 18/1229-VI-17; ein Sack 17 kg. S. Perović Cattaro, Osterreich, bezettelt von Goch nach Salzburg vor dem 3/3. 1917 repatriert Post 90, Zahl 18/91-VI-17;
 ein Packet Schriften: Ranj Boža, aus Ugliano bei Zara, geboren 1896, Post Salzburg XVII/8 b, Zahl 18/156-VI-17;
 ein Packet Schriften Ratki Sandor, Post Salzburg 786/j. Zahl 18/645-VI-17;
 ein Sack gezeichnet R. B. T. M. I. (?) Trebitz, Czernowitz-Osterreich, bezettelt Feldkirch, Post 40 Inhalt Effekten, Wäschmarke B. H. ein Paar Holzgaloschen, Magazinspost R. 30, Zahl 18/129-VI-17;
 ein Packet Schriften, Rodin Ivan bezettelt von Goch nach Salzburg Post Salzburg XVIII-17 c in England interniert gewesen, laut Auskunft des k. und k. Generalkonsulates in Cöln nach Perković bei Sebenico geboren dürfte Militärdienste leisten (?) Rodin wurde am 25/7 1916 an die k. k. Bezirkshauptmannschaft Eger überstellt;
 ein Ballen 14 kg. Rosshaarmatratze, Gepäck von Tilbury über Vlissingen nach Goch, bezettelt Salzburg, Post R-100, Z. 18/100-VI-17;

ein Sack, 24 kg, eingelangt vor dem 7/8 1916 bezettelt von Goch nach Salzburg, Inhalt: Wäsche und Kleider u. a. ein Bild: Addeley St. Cape Town, und Parlament Homse et. Tade Monutand form P. W.;
 ein Packet Schriften: Segvir Jakob, Post Salzburg 1/0/a Z. 18/636-IV-17;
 ein Packet Schriften Spilek Blasius, geboren 1852, zuständig in Predesel Vallci (?) Slavonien;
 ein Koffer, 24 kg. Post Salzburg IV/32, ein Sack, 8 kg. Post Salzburg b. IV/37 und ein Pack Schriften, Post 330 o. Eigentum: Wasyl Stachera (Stakya?) geboren 1879, zuständig nach Nyrkóv, Bezirk Zaleszizyki, am 24/7 1916 dem k. k. Landsturmbezirkskommando N. 20 Stanislaw in Kety bei Wadowice überstellt. Z. 18/174-VI-17;
 ein Packet Schriften: Strobe Filipo Post Salzburg 786/u Z. 18/646-VI-17;
 ein Sack und ein Koffer, 52 kg. N. 1416, bezettelt von Goch nach Salzburg, Post R-134, und ein Pack Schriften, Post Salzburg 90/f Eigentümer: Ivan Szpuck, Dorf Ilinza, geboren 1875 zuständig Ilinza, Bezirk Bochnia, letzte Post Zablotow, Galizien nach Eger instradiert (vor dem 4/5 1917) Zahl 18/343-VI-17;
 eine Kiste, 19 kg. Post Salzburg XI/62, bezettelt von Goch nach Salzburg, Eigentümer: Vaszilka Groza, Füresszentpeter (?) Szolnog, Dobroka (?) Meggo (?) Ungarn p. a. (palya udvar (?) Hidolma (?), Post Salzburg XI/67, Z. 18/64-VI-17;
 ein Sach 25 kg. bezettelt von Goch nach Salzburg, Zeichen V. F. Inhalt: Effekten, u. a. eine Büchse: Gerba Paraganaya, legitima Importadores 2, Mackimen et Coelho, Buenos Aires, Napoleon, eine Plache, Eigentümer dürfte aus Argentinien heingekehrt sein. Post Salzburg III/24, Zahl 18/589-VI-17.
 Wien, 16 oktober 1917.
 Von der k. k. Staatsbahndirektion.

Oesterreichisch-ungarische Bank.

Auf jede Aktie der Oesterreichisch-ungarischen Bank entfällt für das zweite Semester 1917 (77. Dividendenkupon) eine Dividenden von

Hundertsechs Kronen,

ferner für das zweite Semester 1914 (linksseitiger Abschnitt des 71. Dividendenkupons) eine Nachtragsdividende von

Zehn Kronen 10 Heller,

für das zweite Semester 1915 (linksseitiger Abschnitt des 73. Dividendenkupons) eine Nachtragsdividende von

Vier Kronen 30 Heller,

und für das zweite Semester 1916 (linksseitiger Abschnitt des 75. Dividendenkupons) eine Nachtragsdividende von

Fünf Kronen 70 Heller.

Die Auszahlung erfolgt vom 9. Februar l. J. an bei den Hauptanstalten in **Wien** und **Budapest** sowie bei sämtlichen Filialen der Oesterreichisch-ungarischen Bank.

Wien, 8. Februar 1918.

Oesterreichisch-ungarische Bank.

Dopovics
Gouverneur.

Schreiber
Generalrat.

Schmid
Generalsekretär.

(Nachdruck wird nicht honoriert).

(Prijevod).

Austro-ugarska banka.

Na svaku dionicu Austro-ugarske banke od pada za drugo polugodište 1917. (77. dividendi kupon) dividenda od

stošest kruna,

nadalje za drugo polugodište 1914. (lijevi dio 71. dividendnog kupona) ostatak dividende od

deset kruna 10 filira,

za drugo polugodište 1915. (lijevi dio 73. dividendnog kupona) ostatak dividende od

četiri krune 30 filira,

te za drugo polugodište 1916. (lijevi dio 75. dividendnog kupona) ostatak dividende od

pet kruna 70 filira.

Isplata počinje 9. veljače o. g. kod glavnih zavoda u **Beču** i **Budimpešti** kao i kod svih podružnica Austro-ugarske banke.

Beč, 8. veljače 1918.

Austro-ugarska banka.

Dopovics
guverner.

Schreiber
generalni savjetnik.

Schmid
generalni tajnik.

(Pretisak se ne naplaćuje).

(Traduzione).

Banca Austro-Ungarica.

Per ogni azione della Banca Austro-Ungarica spetta per il secondo semestre 1917 (77^{mo} tagliando) un dividendo di

Corone Centosei,

più per il secondo semestre 1914 (parte sinistra del 71^{mo} tagliando) un dividendo supplementario di

Corone Dieci e 10 centesimi,

per il secondo semestre 1915 (parte sinistra del 73^{mo} tagliando) un dividendo supplementario di

Corone Quattro e 30 centesimi

e per il secondo semestre 1916 (parte sinistra del 75^{mo} tagliando) un dividendo supplementario di

Corone Cinque e 70 centesimi

Il relativo pagamento verrà effettuato dal 9 febbraio a. c. in poi, presso le sedi principali di **Vienna** e **Budapest** come pure presso tutte le filiali della Banca Austro-Ungarica.

Vienna, 8 febbraio 1918.

Banca Austro-Ungarica.

Dopovics
governatore.

Schreiber
consigliere generale.

Schmid
segretario general.

(Ristampa non sarà pagata).